



Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%)

TOTAL
5.5
4.9

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other

FIBER
0
0

Energy [kcal per 100 gr. food]



kCALs
38.4
34
0


Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug

Leucine Valine Threonine Methionine Isoleucine Tryptophan Phenylalanine Lysine

PROTE.
0
0
0

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]



Poliinsaturadas Colesterol Monoinsaturadas Saturadas Total omega 3 Total omega 6

EFA
0


Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Copper Zinc Iron Magnesium Phosphorus Selenium Calcium Potassium

MINER.
0


Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]



Alpha-tocopherol Choline (total) Phylloquinone Ergocarciferol Folate (total) Ascorbic acid Cyanocobalamin Pyridoxine Folic Acid Pantothenic acid Retinol Niacin Riboflavin Vitamin E, added Vitamin B12, added Thiamin Folate, DFE Folate, food

VITAM.
5.4

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]



Phytosterols (total) Lutein+zeaxanthin Cryptoxanthin, beta Lycopene Caroten, alfa Caroten, beta Theobromine Caffeine